

Na osnovu člana 21. stav (1) Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću u ministarstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće u ministarstva Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 4. jula 2012. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **O ZABRANI UVOZA I PROVOZA ODREĐENIH POŠILJKI RADI SPRJEŽAVANJA UNOSA U BOSNU I HERCEGOVINU BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA**

#### Član 1.

(Predmet)

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se uvoz u Bosnu i Hercegovinu i provoz preko njene teritorije, a radi sprježavanja unosa slinavke i šapa u Bosnu i Hercegovinu, sljedećih vrsta pošiljki, koje imaju porijeklo iz država ili dijelova država, koje nisu navedene u Prilogu I., koji je sastavni dio ove Odluke:

- a) domaće i divlje papkara,
- b) sjemeni i embriji/jajni eliji porijeklom od papkara,
- c) namirnica, proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od domaće i divlje papkara,
- d) hrane za životinje porijeklom od papkara.

(2) Zabrana iz stava (1) ovog člana odnosi se i na pošiljke živih papkara bez obzira na njihovo porijeklo, ako se provode preko država ili teritorija koje nisu navedene u Prilogu 1. ove Odluke.

#### Član 2.

(Izuzeci)

Bez obzira na odredbe člana 1. ove Odluke, zabrana se ne odnosi na pošiljke navedene u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke.

#### Član 3.

(Dodatni uslovi)

Životinje, namirnice, proizvode, sirovine, otpatke, sjeme, embrije/jajne elije i hranu navedene u članu 1. ove Odluke, koje putnici prenose preko državne granice Bosne i Hercegovine, izuzev proizvoda u originalnom pakiranju, koji ispunjavaju uslove iz člana 2. ove Odluke, treba oduzeti i neškodljivo ukloniti ili uništiti.

#### Član 4.

(Izmjene i dopune)

(1) U skladu sa izmjenama epidemiološke situacije o pitanju pojave bolesti slinavke i šapa u svijetu, a vezano za član 21. stav (2) i član 84. stav (1) Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine će u hitnim slučajevima donositi Upute za sprježavanje unosa bolesti slinavke i šapa u Bosnu i Hercegovinu.

(2) Izmjene i dopune Priloga I. i II. ove Odluke donosi Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa epidemiološkom situacijom u svijetu.

lan 5.  
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti slinavke i šapa ("Službeni glasnik BiH", br. 38/09 i 95/10).

lan 6.  
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj \_\_\_\_\_/12  
04.jula 2012. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Vijeća ministara BiH  
Vjekoslav Bevanđa

## PRILOG I.

Albanija  
Australija  
Austrija  
Belgija  
Belize  
Bjelorusija  
Bruneji  
Bugarska  
Cipar  
Crna Gora  
  eška  
  ile  
Danska  
Dominikanska Republika  
Estonija  
Finska  
Francuska  
Gr ka  
Guatemala  
Guajana  
Haiti  
Honduras  
Hrvatska  
Indonezija  
Irska  
  
Island  
Italija  
Japan  
Kanada  
Kostarika  
Kuba  
Latvija  
Lesoto  
Litvanija  
Luksemburg  
Madagaskar

Maarska  
Makedonija  
Malta  
Mauricijus  
Meksiko  
Nizozemska  
Nova Kaledonija  
Novi Zeland  
Nikaragva  
Norveška  
Njemačka  
Panama  
Poljska  
Portugal  
Rumunija  
Salvador  
San Marino  
Srbija (1)  
Singapur  
Slovačka  
Slovenija  
Svazilend  
Španija  
Švedska  
Švicarska  
Ukrajina  
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske  
Sjedinjene Američke Države  
Vanuatu

---

(1) Uključuju i Kosovo

## PRILOG II.

a) Meso goveda isklju uju i iznutrice (osim ošita i žvaka ih miši a), pod uslovom da je meso otkoštено i da je dobijeno od trupova s kojih su odstranjeni glavni dostupni limfni vorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2°C kroz najmanje 24 sata prije nego što su kosti bile odstranjene i u kojoj je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu miši a, longissimus dorsi, nakon zrenja i prije otkoštavanja bila ispod 6.0. Meso mora biti držano strogo odvojeno tokom svih faza proizvodnje, otkoštavanja i uskladištenje do pakiranja, od ostalog mesa koje ne ispunjava navedene uslove. Meso iz podru ja za koja je navedeno vremensko ograni enje, a kojim se uslovljava da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma, može se uvesti u roku od 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih podru ja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma, može se uvesti u roku od 40 dana od tog datuma, porijeklom iz sljede ih država:

### 1) Argentina

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 18. marta 2005. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (osim op ina Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuryá, San Cosme i San Luis del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy i Salta isklju uju i tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa.

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. marta 2002. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. decembra 2007. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Corrientes: op ine Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuryá, San Cosme i San Luis del Palmar.

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. avgusta 2008. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Dio Rio Negro (isklju uju i Avellaneda zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 i isto no od pokrajinske ceste 250, u Conesa zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 2, u El Cuy zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 od njenog raskrš a s pokrajinskom cestom 66 do granice s podru jem Avellaneda i San Antoniju zona smještена isto no od pokrajinskih cesta 250 i 2). Dio Neuquén (isklju uju i u Confluencia zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17 i u Picun Leufú zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17).

### 2) Brazil

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. decembra 2008. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Država Espírito Santo;
- Država Goias;

- Država Rio Grande do Sul;
- Država Mato Grosso;
- Država Minas Gerais;
- Dio države Mato Grosso do Sul (osim utvr enih podru ja zone visokog nadzora u radijusu 15 km od vanjskih granica op ina Porto Murтинho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã, i Mundo Novo i utvr enih podru ja zone visokog nadzora u op inama Corumbá i Ladário).

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 31. januara 2008. godine ili nakon toga odobrava se uvoz sa podru ja:

- Država Santa Catarina

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. avgusta 2008. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Države Paraná i São Paulo

**3) Urugvaj:** cijela država pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. novembra 2001. godine ili nakon toga.

c) Meso ovaca i koza isklju uju i iznutrice (osim ošita i žvaka ih miši a), pod uslovom da je meso otkošteno i da je dobijeno od trupova s kojih su odstranjeni glavni dostupni limfni vorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2°C kroz najmanje 24 sata prije nego što su kosti bile odstranjene i u kojoj je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu miši a, longissimus dorsi, nakon zrenja i prije otkoštavanja bila ispod 6.0. Meso mora biti držano strogo odvojeno tokom svih faza proizvodnje, otkoštavanja i uskladištenje do pakiranja, od ostalog mesa koje ne ispunjava navedene uslove. Meso iz podru ja za koja je navedeno vremensko ograni enje, a kojim se uslovljava da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma, može se uvesti u roku od 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih podru ja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma, može se uvesti u roku od 40 dana od tog datuma, porijeklom iz sljede ih država:

### 1) Argentina

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. marta 2002. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego.

Pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. avgusta 2008. godine ili nakon toga odobrava se uvoz s podru ja:

- Dio Rio Negro (isklju uju i u Avellaneda zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 i isto no od pokrajinske ceste 250, u Conesa zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 2, u El Cuy zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 od njenog raskrš a s pokrajinskom cestom 66 do granice s podru jem Avellaneda i San Antoniju zona smještena isto no od pokrajinskih cesta 250 i 2). Dio Neuquén (isklju uju i u Confluencia zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17 i u Picun Leufú zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17.

**2) Urugvaj:** cijela država pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. novembra 2001. godine ili nakon toga.

c) Meso divljih preživara iz uzgoja i ulova isklju uju i iznutrice (osim ošita i žvaka ih miši a) pod uslovom da je meso otkošteno i da je dobijeno od trupova s kojih su odstranjeni

glavni dostupni limfni vorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2°C kroz najmanje 24 sata prije nego što su kosti bile odstranjene i u kojem je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu miši a longissimus dorsi nakon zrenja i prije iskoštavanja, bila ispod 6.0 i da je meso držano strogo odvojeno tokom svih faza proizvodnje, iskoštavanja i uskladištenja do pakiranja od ostalog mesa koje ne udovoljava istim uslovima. Meso životinja iz podru ja za koja je navedeno vremensko ograničenje kojim se uslovljava da životinje moraju biti zaklane ili odstrijeljene prije navedenog datuma, može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih podru ja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma može se uvesti u roku 40 dana od tog datuma, porijeklom iz sljede ih država:

### 1) Argentina:

- Meso divljih preživara iz uzgoja i ulova iz provincije Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego, pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. marta 2002. godine ili nakon toga.
- Meso divljih preživara iz uzgoja i s podru ja Corrientes: op ine Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcureyá, San Cosme i San Luis del Palmar pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. decembra 2007. godine ili nakon toga.
- Samo meso divljih preživara iz uzgoja iz provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Corrientes op ine: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcureyá, San Cosme i San Luis del Palmar, Entre Rios, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy i Salta isklju uju i tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. decembar 2007. godine ili nakon toga.
- Meso divljih preživara iz ulova iz provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Corrientes op ine: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcureyá, San Cosme i San Luis del Palmar, Entre Rios, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy i Salta isklju uju i tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. avgusta 2010. godine ili nakon toga.
- Meso divljih preživara iz uzgoja i ulova iz dijela Rio Negro (isklju uju i u Avellaneda zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 i isto no od pokrajinske ceste 250, u Conesa zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 2, u El Cuy zonu smještenu sjeverno od pokrajinske ceste 7 od njenog raskršća s pokrajinskom cestom 66 do granice s podru jem Avellaneda i San Antoniju zona smještenu isto no od pokrajinskih cesta 250 i 2). Dio Neuquén (isklju uju i u Confluencia zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17 i u Picun Leufú zonu smještenu isto no od pokrajinske ceste 17) pod uslovom da je meso dobijeno od životinja koje su zaklane 01. avgusta 2008. godine ili nakon toga.

d) Hermetički zatvorene toplinski obrađene konzerve od mesa, koje su tokom proizvodnje bile podvrgnute obradi s Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajne konzerve;

e) Sirove kože ukoliko su bile obrađene na jedan od sljedećih načina:

1) tretirane kalcijevom lužinom na pH vrijednosti 12 do 13 najmanje 8 do 10 sati, te nakon toga tretirane kiselinom na pH vrijednosti 1 do 3 najmanje 6 do 10 sati;

2) soljene morskom soli uz dodatak 2% kalcinirane sode najmanje 7 dana, ako su tako obrađene kože bile skladištene najmanje 30 dana prije utovarivanja u mjestu porijekla;

3) sušene 42 dana na temperaturi od 20°C, gdje na in obrade mora biti naznačeno na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi;

f) Toplinski obrađena tehnika mast i želatina gdje je za vrijeme obrade postignuta temperatura u središtu proizvoda od najmanje 70°C;

g) Vuna prana u alkalnom vodenom rastvoru pri pH vrijednosti 10, uz dodatak natrijeva karbonata (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) u količini od 1,5 do 2 g na litru, i sušena u zračnoj struji pri temperaturi 80°C;

h) Hemijski potpuno obrađeni proizvodi, kao što je wet-blue koža, hromirana koža, kuhane ekinje i slično;

i) Mlijeko i proizvodi od mlijeka gdje je sirovo mlijeko bilo pasteurizirano pod nadzorom ovlaštenog veterinaru na temperaturi od 71,7°C kroz 15 sec, nakon čega je bilo podvrgnuto:

1) daljnjoj termičkoj obradi, nakon koje je peroksidaza test dao negativnu reakciju;

2) ili procesu sušenja koje uključuje zagrijavanje s jednakim učinkom toplinske obrade kao i u prethodnom stavu;

3) ili obradi kojom je postignuta pH vrijednost manja od 6 kroz najmanje 1 sat;

j) Crijeva koja se uvoze u mliječnoj kiselini ili salamuri pH vrijednosti od 6,0 i niže;

k) Trofeji divljih životinja, kuhani u kipućoj vodi dovoljno vremena da su otklonjena sva tkiva osim kosti, rogova, papaka, kandži ili zuba;

l) Trajni suhomesnati proizvodi ukoliko udovoljavaju sljedećim uslovima: aktivnost vode od 0,93 ili manje, pH vrijednost manje od 6, vrijeme zrenja najmanje 9 mjeseci i težina od najmanje 5,5 kg.



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZABRANI UVOZA I PROVOZA ODREĐENIH POŠILJKI U BOSNU I HERCEGOVINU RADI SPRJEŽAVANJA UNOSA BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA**

#### **I – Pravni osnov**

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 21. stav (1) Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02), u kojem je propisano da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo BiH, posebnim aktom ograničava ili zabranjuje trgovinu životinjama, prehrambenim proizvodima, otpacima, stočnom hranom, lijekovima i medicinskim pomagalicama, kada se pojavi životinjska zarazna bolest iz člana 6. stav (2) navedenog Zakona, odnosno iz drugih veterinarskih razloga.

Pravni osnov sadržan je i u članu 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), koji propisuje da Vijeće ministara BiH, u vršenju svojih prava i dužnosti donosi podzakonske akte, uključujući i odluke.

#### **II – Razlozi za donošenje**

Ovom Odlukom se sprječava potencijalno unošenje slinavke i šapa u Bosnu i Hercegovinu zabranom uvoza i provoza određenih pošiljki iz rizičnih zemalja koje nisu uvrštene u Priloge Odluke u skladu s epidemiološkom situacijom po pitanju ove bolesti u svijetu.

#### **III - Finansijska sredstva**

Za implementaciju ove Odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta institucija BiH.